

file

Memo 4C-3/163

To: Distribution

From: P.M. Attree *PA*

1976-04-13

Subject: Old/new EXFOR entries

Please find attached a list of subentries in the 5-8 series which have been revised and transmitted in the regular series.

This list supercedes the one distributed under Memo 4C-3/112, dated 1974-12-04. Lines added since then are flagged with '2'

Please note that TRANS-5022 to 5039 and TRANS-6012 to 6039 have not been systematically searched for equivalences.

Distribution: S. Pearlstein (5)  
L. Lesca (5)  
V. Manokhin (5)  
NDS (5)

EXFOR-50084.003 = 10143.009	
EXFOR-50084.004 = 10143.009	
EXFOR-50311.002 = 10028.005	2
EXFOR-50323.002 = 10036.002	2
EXFOR-50440.008 = 10047.002	2
EXFOR-50440.009 = 10047.004	2
EXFOR-50440.010 = 10047.005	2
EXFOR-50440.011 = 10047.006	2
EXFOR-50440.012 = 10047.007	2
EXFOR-50440.013 = 10047.008	2
EXFOR-50440.014 = 10047.009	2 SUPERCEDED BY 10047.101
EXFOR-50440.015 = 10047.010	2
EXFOR-50440.016 = 10047.011	2
EXFOR-50440.017 = 10047.012	2
EXFOR-50440.018 = 10047.013	2
EXFOR-50440.019 = 10047.014	2
EXFOR-50440.020 = 10047.015	2
EXFOR-50440.021 = 10047.016	2
EXFOR-50440.022 = 10047.017	2
EXFOR-50440.023 = 10047.018	2
EXFOR-50440.024 = 10047.019	2
EXFOR-50440.025 = 10047.020	2
EXFOR-50440.026 = 10047.021	2
EXFOR-50440.027 = 10047.022	2
EXFOR-50440.028 = 10047.023	2
EXFOR-50440.029 = 10047.024	2
EXFOR-50440.030 = 10047.025	2
EXFOR-50440.031 = 10047.026	2
EXFOR-50440.036 = 10047.027	2
EXFOR-50440.037 = 10047.028	2
EXFOR-50440.038 = 10047.029	2
EXFOR-50440.039 = 10047.030	2
EXFOR-50440.040 = 10047.031	2
EXFOR-50440.098 = 10047.032	2
EXFOR-50449.002 = 10092.002	2
EXFOR-50915.002 = 10100.003	
EXFOR-50915.004 = 10100.004	
EXFOR-51471.002 = 10254.006	2
EXFOR-51471.003 = 10254.008	2
EXFOR-51471.004 = 10254.009	2
EXFOR-51486.002 = 10047.003	2
EXFOR-51515.003 = 10078.002	2
EXFOR-51515.004 = 10078. TO	2
EXFOR-51515.005 = 10078.023	2
EXFOR-51515.006 = 10078.024	2
EXFOR-51632.003 = 10031.003	2
EXFOR-51632.013 = 10031.006	2
EXFOR-51632.014 = 10031.005	2
EXFOR-51674.003 = 10009.002	
EXFOR-51718.002 = 10026.003	2
EXFOR-51718.003 = 10026.002	2
EXFOR-51731.002 = 10017.010	2
EXFOR-51731.004 = 10017.002	2
EXFOR-51731.005 = 10017.011	2
EXFOR-51731.007 = 10017.003	2
EXFOR-51731.008 = 10017.012	2
EXFOR-51731.009 = 10017.008	2
EXFOR-51731.010 = 10017.004	2
EXFOR-51735.002 = 10031.002	2

EXFOR-51735.003	=	10031.003	2
EXFOR-51739.003	=	10207.	
EXFOR-51743.002	=	10025.003	2
EXFOR-51743.003	=	10025.002	2
EXFOR-51743.004	=	10025.002	2
EXFOR-51743.005	=	10025.002	2
EXFOR-51743.006	=	10025.002	2
EXFOR-51743.007	=	10025.002	2
EXFOR-51743.008	=	10025.002	2
EXFOR-51743.009	=	10025.002	2
EXFOR-51743.010	=	10025.004	2
EXFOR-51743.011	=	10025.006	2
EXFOR-51743.012	=	10025.004	2
EXFOR-51743.013	=	10025.006	2
EXFOR-51743.014	=	10025.006	2
EXFOR-51743.015	=	10025.004	2
EXFOR-51743.016	=	10025.006	2
EXFOR-51743.017	=	10025.006	2
EXFOR-51743.018	=	10025.004	2
EXFOR-51743.019	=	10025.006	2
EXFOR-51743.020	=	10025.006	2
EXFOR-51743.021	=	10025.004	2
EXFOR-51743.022	=	10025.006	2
EXFOR-51743.023	=	10025.006	2
EXFOR-51743.024	=	10025.004	2
EXFOR-51743.025	=	10025.006	2
EXFOR-51743.026	=	10025.006	2
EXFOR-51743.027	=	10025.004	2
EXFOR-51743.028	=	10025.006	2
EXFOR-51743.029	=	10025.006	2
EXFOR-51743.030	=	10025.007	2
EXFOR-51743.031	=	10025.007	2
EXFOR-51743.032	=	10025.007	2
EXFOR-51743.033	=	10025.007	2
EXFOR-51743.034	=	10025.007	2
EXFOR-51743.035	=	10025.007	2
EXFOR-51827.475	=	30076.014	2
EXFOR-51827.476	=	30076.002	2
EXFOR-51827.477	=	30076.004	2
EXFOR-51827.478	=	30076.005	2
EXFOR-51827.479	=	30076.003	2
EXFOR-51827.480	=	30076.011	2
EXFOR-51827.481	=	30076.012	2
EXFOR-51827.482	=	30076.013	2
EXFOR-51827.483	=	30076.006	2
EXFOR-51827.484	=	30076.007	2
EXFOR-51827.485	=	30076.008	2
EXFOR-51827.486	=	30076.009	2
EXFOR-51827.487	=	30076.010	2
EXFOR-51827.500	IS SUPERCEDED BY DATA IN ENTRY 30076 AND SHOULD BE DELETED		
EXFOR-51827.501	IS SUPERCEDED BY DATA IN ENTRY 30076 AND SHOULD BE DELETED		
EXFOR-51827.502	IS SUPERCEDED BY DATA IN ENTRY 30076 AND SHOULD BE DELETED		
EXFOR-51827.503	IS SUPERCEDED BY DATA IN ENTRY 30076 AND SHOULD BE DELETED		
EXFOR-51827.504	IS SUPERCEDED BY DATA IN ENTRY 30076 AND SHOULD BE DELETED		
EXFOR-51827.550	IS SUPERCEDED BY DATA IN ENTRY 30076 AND SHOULD BE DELETED		
EXFOR-51827.551	IS SUPERCEDED BY DATA IN ENTRY 30076 AND SHOULD BE DELETED		
EXFOR-51827.526	=	30076.006	2
EXFOR-51827.714	=	30076.007	2
EXFOR-51827.715	=	30076.012	2

EXFOR-51827.716 = 30076.008	2
EXFOR-51827.717 = 30076.013	2
EXFOR-51827.718 = 30076.009	2
EXFOR-51827.719 = 30076.010	2
EXFOR-51827.720 IS SUPERCEDED BY DATA IN ENTRY 30076 AND SHOULD BE DELETED	
EXFOR-51827.721 = 30076.011	2
EXFOR-51851.008 = 10040.	
EXFOR-52070.002 = 10032.002	
EXFOR-52070.003 = 10032.002	
EXFOR-52070.004 = 10032.	
EXFOR-52070.005 = 10032.002	
EXFOR-52131.002 = 10024.002	2 SUPERCEDED BY 10135.002-5
EXFOR-52142.002 = 10005.002	2 SUPERCEDED BY 10005.003
EXFOR-52220.002 = 10004.002	2
EXFOR-52239.002 = 10015.002	2
EXFOR-52267.002 = 10008.003	2
EXFOR-52267.003 = 10008.003	2
EXFOR-52267.004 = 10008.003	2
EXFOR-52267.005 = 10008.003	2
EXFOR-52267.006 = 10008.002	2
EXFOR-52267.007 = 10008.005	2
EXFOR-52267.007 = 10008.006	2
EXFOR-52267.008 = 10008.005	2
EXFOR-52267.008 = 10008.006	2
EXFOR-52267.009 = 10008.005	2
EXFOR-52267.009 = 10008.006	2
EXFOR-52267.010 = 10008.006	2
EXFOR-60064.002 = 20025.002	
EXFOR-60064.003 = 20025.003	
EXFOR-60429.004 = 20189.002	1
EXFOR-60455.002 = 20129.008	
EXFOR-60455.003 = 20129.006	
EXFOR-60457.002 = 20117.	
EXFOR-60457.003 = 20117.	
EXFOR-60457.004 = 20117.	
EXFOR-60474.002 = 20288.007	1
EXFOR-60686.002 = 20072.002	
EXFOR-60688.002 = 20075.	
EXFOR-60694.004 = 20362.002	1
EXFOR-60694.005 = 20362.002	1
EXFOR-60696.002 = 20309.002	1
EXFOR-60759.002 = 20139.003	
EXFOR-60759.003 = 20139.005	
EXFOR-60759.004 = 20139.004	
EXFOR-60997. = 20483.	2
EXFOR-61018.002 = 20195.018	1
EXFOR-61018.003 = 20195.019	1
EXFOR-61124.002 = 20024.007	
EXFOR-61156.002 = 20142.005	
EXFOR-70033.002 = 30272.002	1
EXFOR-70033.003 = 30272.003	1
EXFOR-70074.002 = 30084.002	1
EXFOR-70205.002 = 30046.002	
EXFOR-70205.003 = 30046.004	
EXFOR-70205.004 = 30046.005	
EXFOR-70306.001 IS COMPLETELY WRONG AND SHOULD BE DELETED WITHOUT REPLACEMENT	
EXFOR-70306.002	DITTO
EXFOR-70306.010	DITTO
EXFOR-72000.002 = 30111.003	

EXFOR-80033.002 = 40055.003  
EXFOR-80033.003 = 40055.003  
EXFOR-80033.009 = 40055.002  
EXFOR-80041.002 = 40021.002  
EXFOR-80071.002 = 40156.007 2  
EXFOR-80071.003 = 40156.002 1  
EXFOR-80071.005 = 40156.004 1  
EXFOR-80071.006 = 40156.005 1  
EXFOR-80071.007 = 40156.003 1  
EXFOR-80071.016 = 40156.006 1  
EXFOR-80093.002 = 40074.004  
EXFOR-80095.002 = 40158.005 2  
EXFOR-80095.003 = 40158.006 2  
EXFOR-80095.004 = 40158.006 2  
EXFOR-80099. = 40062.  
EXFOR-80099.002 = 40062.  
EXFOR-80099.003 = 40062.  
EXFOR-80099.005 = 40062.  
EXFOR-80099.007 = 40062.  
EXFOR-80099.008 = 40062.004  
EXFOR-80162.003 = 40132.002 2  
EXFOR-80205.003 = 40077.002  
EXFOR-80296.002 = 40271.002 2  
EXFOR-80296.003 = 40271.003 2  
EXFOR-80315.002 = 40104.010 2  
EXFOR-80316.002 = 30209.002  
EXFOR-80328.003 = 40132.002  
EXFOR-80337.002 = 40085.002 1  
EXFOR-80337.003 = 40085.006 1  
EXFOR-80337.004 = 40085.004 1  
EXFOR-80337.005 = 40085.004 1  
EXFOR-80337.006 = 40085.005 1  
//